

**JU NARODNO POZORIŠTE
SARAJEVO
KOMISIJA ZA PROVOĐENJE
JAVNOG OGLASA**

**POSLOVNIK O RADU
KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA
ZA RADNO MJESTO: SOLISTA OPERE III - /4 izvršioca/**

Sarajevo, maj 2024. godine

Na osnovu člana 8. stav (8),(9) i (10) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/21, 10/22 i 28/23). Komisija za provođenje Javnog oglasa imenovana Odlukom o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa broj: 05-2141/24 od 05.04. 2024. godine, dana _____ godine donosi

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

I – OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Poslovnika)

Ovim Poslovníkom se bliže uređuju nadležnosti, način rada i odlučivanja Komisije za provođenje Javnog oglasa (u daljem tekstu: Komisije), za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 3 godine u JU Narodno pozorište Sarajevo, i to za radno mjesto: Solista Opere III - 4 izvršioca, način provođenja procedure izbora kandidata, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Član 2. (Načela)

Članovi Komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti.

Član 3. (Propisi)

Komisija provodi proceduru prijema u radni odnos na određeno vrijeme do 3 godine u JU Narodno pozorište Sarajevo na upražnjeno radno mjesto: Solista Opere III - 4 izvršioca u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o pozorišnoj djelatnosti, Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", 19/21, 10/22 i 28/23) (u daljem tekstu: Uredbom) i Pravilnikom o radu.

Član 4. (Sastav i konstituiranje Komisije)

- (1) Komisija je sastavljena od 3 /tri/ člana i u skladu sa članom 8. stav (2) Uredbe ima neparan broj članova.
- (2) Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem u radni odnos objavljen javni oglas.
- (3) Komisija se konstituira održavanjem prve sjednice.
- (4) Prvu sjednicu Komisije saziva predsjednik Komisije .
- (5) Ukoliko predsjednik ili neki od članova Komisije bude najmanje dva puta uzastopno spriječen da prisustvuje sjednicama Komisije, odnosno spriječen da

- vrši svoju dužnost, predsjednik Komisije ili jedan od članova će odmah obavijestiti poslodavca, radi imenovanja novog člana na tu dužnost.
- (6) Član Komisije je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.
 - (7) Članovi Komisije i sekretar, na konstituirajućoj sjednici Komisije, potpisuju izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, kojom potvrđuju da su upoznati sa obavezom da tokom cijelog postupka rada u Komisiji su dužni prijaviti sukob interesa i tražiti izuzeće iz rada Komisije, iz razloga propisanih u članu 10. stav (1) Uredbe.

Član 5.
(Izuzeće članova Komisije)

- (1) U skladu sa članom 10. Uredbe član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena, bračni ili vanbračni partner, usvojlac ili usvojenik.
- (2) O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Član 6.
(Obaveza upoznavanja)

- (1) Kandidati koji pristupe audiciji biće upoznati sa sastavom Komisije.

II – NADLEŽNOSTI I NAČIN RADA KOMISIJE

Član 7.
(Nadležnosti Komisije)

Komisija je u skladu sa Uredbom nadležna da:

- a) provede proceduru izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto,
- b) donese poslovnik o radu i dostavi ga odgovornom licu kod poslodavca odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja,
- c) definira oblasti iz kojih će se izvršiti audicija,
- d) definira način vrednovanja audicije,
- e) utvrđuje kriterije za audiciju na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata,
- f) pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze,
- g) utvrđuje ispravnost pristiglih prijava i dostavljenih dokaza,
- h) sastavi spisak kandidata između koji se provodi izborni postupak,
- i) pisanim putem obavijesti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata između kojih se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti,
- j) provede audiciju u okviru izbornog postupka,
- k) izvrši bodovanje kandidata prema rezultatima postignutim na audiciji u okviru izbornog postupka,

- l) sačini Listu uspješnih kandidata na osnovu utvrđenih bodova na audiciji i utvrđene prednosti po osnovu posebnih propisa iz člana 19. Uredbe i istu dostavi Poslodavcu u roku od tri dana nakon obavljene audicije,
- m) omogući učešće supervizora u obavljanju njegovih poslova koji se odnose na nadzor nad radom Komisije.

Član 8.
(Sazivanje sjednica Komisije)

- (1) Sjednicu saziva predsjednik Komisije na svoj ili prijedlog najmanje jednog člana Komisije.
- (2) Poziv na sjednicu upućuje se članovima Komisije u pisanom ili elektronskom obliku, najmanje 48 sati prije njenog održavanja ili ranije ukoliko su članovi Komisije termin održavanja naredne sjednice dogovorili zajednički na prethodno održanoj sjednici.
- (3) Poziv za sjednicu Komisije sadrži: datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, obavještenje o materijalima koji su dostavljeni ranije, o materijalima koji se dostavljaju uz poziv i koji će biti dostavljeni naknadno, kao i druga obavještenja i napomene važne za održavanje sjednice.
- (4) Predsjednik i članovi Komisije mogu na sjednici predlagati i nove tačke dnevnog reda o kojima se glasa na način predviđen članom 12. stav (1) ovog Poslovnika.

Član 9.
(Mjesto održavanja sjednica)

Komisija u pravilu zasjeda u prostorijama poslodavca, na adresi Obala Kulina bana broj 9. ili na nekom drugom mjestu ukoliko je isto iz opravdanih razloga potrebno obezbijediti.

Član 10.
(Način rada Komisije)

- (1) Komisija je u svom radu nezavisna.
- (2) Komisija zasjeda i donosi odluke u punom sastavu.
- (3) Predsjednik otvara sjednicu i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za rad, odnosno da li su prisutni svi članovi Komisije.
- (4) Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za rad iz stava (3) ovog člana, odredit će se novi termin održavanja sjednice Komisije u roku od 48 sati.
- (5) Ukoliko je predsjednik ili neki od članova Komisije dva puta uzastopno spriječen da prisustvuje sjednicama Komisije, postupit će se na način propisan odredbom člana 4. stav (5) ovog Poslovnika.
- (6) Administrativno - tehničke poslove za Komisiju obavlja sekretar koga imenuje poslodavac.
- (7) Svaki član Komisije dobija primjerak svakog potpisanog dokumenta.
- (8) Dokumentacija Komisije u vezi sa provođenjem procedure izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto se čuva kod poslodavca u skladu sa pravilima o arhivskom i kancelarijskom poslovanju.

Član 11.

(Rasprava o tačkama dnevnog reda i vođenje zapisnika)

- (1) Razmatranje i odlučivanje na sjednici Komisije vrši se po tačkama utvrđenog dnevnog reda.
- (2) O svakoj tački dnevnog reda otvara se rasprava i nakon toga se usvajaju odluke, prijedlozi i zaključci.
- (3) O toku sjednice Komisije vodi se zapisnik.
- (4) Zapisnik sadrži datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, osnovne podatke o toku sjednice, prijedlozima iznesenim na istoj, sažeto izlaganje, rezultate glasanja, te usvojene odluke, prijedloge odnosno zaključke.
- (5) Zapisnik sa prethodne sjednice Komisije u pravilu se usvaja na sljedećoj sjednici.
- (6) Predsjednik i član Komisije ima pravo dati primjedbe na zapisnik, te zahtijevati da njegova primjedba bude unesena u zapisnik.
- (7) Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

Član 12.

(Način odlučivanja Komisije)

- (1) Komisija odluke donosi većinom glasova Komisije. Prilikom glasanja svi članovi Komisije su ravnopravni.
- (2) Glasanje je javno na sjednici i svaki član Komisije izjašnjava se "za" ili "protiv".
- (3) Rezultate glasanja saopćava predsjednik Komisije.
- (4) Odluke Komisije potpisuju predsjednik i članovi Komisije.
- (5) Član Komisije može izdvojiti svoje mišljenje, ali je dužan isto pismeno obrazložiti.

III – PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA KANDIDATA

Poglavlje A – Postupanje Komisije po pristiglim prijavama

Član 13.

(Razmatranje pristiglih prijava)

- (1) U skladu sa članom 11. stav (1) Uredbe, po isteku roka za podnošenje prijava na Javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak.
- (2) Spisak kandidata iz stava (1) ovog člana potpisuju svi članovi Komisije, u skladu sa članom 11. stav (2) Uredbe.

Član 14.
(Utvrđivanje ispravnosti pristiglih prijava)

- (1) Ispravnom prijavom smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca, uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju potrebnih uslova iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta, te koja je podnesena u roku određenom u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
- (2) Potrebni uslovi iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta se naznačavaju u Javnom oglasu za prijem u radni odnos, u skladu sa odredbom člana 7. tačka b) Uredbe.

Član 15.
(Postupanje Komisije sa neispravnim prijavama)

U skladu sa članom 11. stav (3) Uredbe Komisija pisanim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

Poglavlje B – Definiiranje ispitnih oblasti i način provođenja audicije

Član 16.
(Ispitne oblasti)

(1) Provjera kandidata prijavljenih na Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do tri godine u JU Narodno pozorište Sarajevo za radno mjesto: Solista Opere III – 4 izvršioca izvršit će se putem audicije koja se sastoji od sljedećih oblasti:

- a) raspon glasa,
- b) kvalitet glasa;
- c) tehnička razina;
- d) interpretativne sposobnosti.

Kandidat je dužan prijaviti 5 (pet) opernih arija (po slobodnom izboru) od kojih će na audiciji izvoditi 3 (tri):

- a) Obavezna je arija (sa pripadajućim recitativom) iz jedne od W.A.Mozartovih opera.
- b) Jedna od predloženih arija treba biti na nekom od sljedećih jezika: njemački, francuski, ruski, engleski...

Nakon izvedenih arija kandidat je na zahtjev Komisije obavezan (nakon odmora od cca 5 min.) još jedanput ponoviti jednu od izvedenih arija i pokazati raspon i mogućnosti glasa.

Kandidati su dužni Komisiji dostaviti notni materijal za svaku prijavljenu ariju prilikom izlaska na audiciju.

Obzirom da je kandidatima obezbjeđen operni korepetitor istom je potrebno dostaviti notni materijal kompozicija koje će izvoditi u direkciju Opere sa naznakom „Audicija za solistu Opere III grupe – na ruke korepetitora te da je koverta zapečaćena).

Materijal iz kojeg će polagati audiciju treba dostaviti najmanje 7 (sedam) dana prije polaganja audicije.

Svakom kandidatu je omogućena proba u trajanju od 30 minuta dan prije u odnosu na zakazanu audiciju. Probe će se održati u periodu od 10:00 h – 15:00 h u sobi za korepeticiju br.13 u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Tačna satnica probe za svakog kandidata će se odrediti u odnosu na broj prijavljenih kandidata i u skladu s tim će biti naknadno obavješteni.

Audicija se održava na velikoj sceni Narodnog pozorišta uz pratnju klavira i biti će zabilježena audio i video zapisom.

Član 17. (Provođenje audicije)

- (1) U skladu sa članom 12. stav (4) Uredbe proces izbora kandidata za popunu upražnjene pozicije zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom audicijom sa svakim od kandidata.
- (2) Komisija će o vremenu i mjestu održavanja provjere kandidata koja se vrši putem audicije obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 3 (tri) dana prije održavanja audicije.

Član 18. (Bodovanje audicije)

- (1) Komisija vrši bodovanje na sljedeći način:
 - a) Audicija od 0 – do 100 bodova (100% od ukupnog broja bodova).

Član 19. (Način bodovanja audicije)

- (1) Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa bit će pozvani na audiciju, koja uključuje provjeru vokalnih sposobnosti kandidata.
- (2) Bodovanje audicije izvršit će na način da će se ocjenjivati svaka od oblasti navedenih u članu 16. i to:
 - a) Oblast raspon glasa:
Raspon glasa od najnižeg do najvišeg tona kojim kandidat suvereno vlada.
Svaki član Komisije oblast boduje od 0 do maksimalnih 25 bodova (25% od ukupnog broja bodova).
 - b) Kvalitet glasa:
Ujednačena boja glasa, nosivost glasa i potencijalni razvoj vokalnog aparatusa.
Svaki član Komisije oblast boduje od 0 do maksimalnih 25 bodova (25% od ukupnog broja bodova).
 - c) Oblast tehnička razina:
Kapacitet daha, izjednačenost između registara i pokretljivost unutar fraze, legato i vođenje tona.

Svaki član Komisije oblast boduje od 0 do maksimalnih 25 bodova (25% od ukupnog broja bodova).

d) Interpretativne sposobnosti:

Dikcija, glumačka i muzičko - stilska tačnost

Svaki član Komisije oblast boduje od 0 do maksimalnih 25 bodova (25% od ukupnog broja bodova).

- (3) Konačan broj bodova za svaku navedenu Oblast iz člana 19. Stav (2) koje je određeni kandidat ostvario dobiva se tako što se sabiraju bodovi koje je svaki član komisije dodijelio kandidatu prema kriterijima navedenim za svaku pojedinačnu oblast, te se dobiveni zbroj bodova dijeli sa brojem članova komisije (brojem 3).
- (4) Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario na audiciji dobiva se tako što se sabira konačan broj bodova koje je kandidat ostvario za svaku od navedene četiri Oblasti iz člana 19. Stav (2), a koji ne može bit veći od maksimalnih 100 bodova.

Član 20.

(Prednost pri zapošljavanju)

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:31/22, Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21) i Instrukcijama o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21 – Izmjene i dopune) imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje/rješenje) koje prilažu uz prijavu na Javni oglas, izdatu od nadležnog organa u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21), kako slijedi:

Redni broj	Pripadnost branilačkoj kategoriji	Naziv dokaza-dokumenta	Organ koji ga izdaje
1.	Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca	-Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca -Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca -Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca	a) b)Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu c)Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.	Ratni vojni invalid	Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida	Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
3.	Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja	Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje u obliku priznanja	Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
4.	Demobilizirani branioci	Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama	Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5.	Dijete: a) Ratnog vojnog invalida b) Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja c) Demobiliziranog branioca	Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu na : a) Invalidninu, b) Mjesečni novčani dodatak. c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama	a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu c) Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.
6.	Supruga ratnog vojnog invalida	a) Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida b) Rješenje o priznatom pravu na invalidninu	a) Općinska služba – Matični ured b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Član 21.
(Vrednovanje)

(1) Vrednovanje kandidata vrši se na način da se licu nakon provedene audicije, na ukupan broj ostvarenih bodova dodaju i dodatni bodovi, u zavisnosti od pripadnosti branilačkoj populaciji, tako da se na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova dodaje postotak od istih i to za:

- a) Dijete šehida, preminulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja 50%
- b) lice u statusu člana porodice šehida/poginulih, umrlih i nestalih branioca, pri čemu djeca imaju prednost 35%
- c) lice u statusu ratnog vojnog invalida i to od X grupe 27,5 % + 0,3% za svaku narednu grupu invalidnosti do I grupe (27,5-30,2%)
- d) lice u statusu demobiliziranog branitelja za 1 godinu učešća 23,5% + 0,1 % za svaki mjesec učešća u Oružanim snagama (23,5-27,1%)

- e) dijete ratnog vojnog invalida od X grupe 20,5% + 0,3% za svaku narednu grupu invalidnosti do I grupe (20,5 – 23,2%)
- f) dijete demobiliziranog branitelja sa 1 godinom učešća u Oružanim snagama 16,4+0.1% za svaki mjesec učešća u Oružanim snagama (16,4-20%)
- g) lice u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja dobija dodatno 10%
- h) dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja dodatno 5%
- i) lice u statusu organizatora otpora sa učešćem od 18.09.1991. godine do 15.10.1991. godine dodatno 3%
- j) lice u statusu organizatora otpora, veteran sa učešćem od 15.10.1991. do 15.04.1992. godine dodatno po 0,3% po mjesecu u datom period 0,3-1,8%
- k) lice u statusu maloljetni branitelj dodatno 2%
- l) dijete umrlog demobiliziranog branitelja i ratnog vojnog invalida dodatno 1%.
- m) supruga ratnog vojnog invalida:
 - od X do VII grupe 1%
 - od VI do III grupe 2%
 - od II do I grupe 3%

Član 22.

(Sačinjavanje liste uspješnih kandidata)

- (1) Komisija sačinjava Listu uspješnih kandidata na osnovu utvrđenih bodova na audiciji, u skladu sa članom 18. ovog Poslovnika.
- (2) Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova audicije, te dodatnih bodova u skladu sa članom 21. ovog Poslovnika.
- (3) Lista uspješnih kandidata sa bodovima iz stava (1) ovog člana sadrži i napomenu o kandidatima koji su dostavili dokumentaciju kojom dokazuju prioritet u zapošljavanju u skladu sa članom 19. stav (2) Uredbe.
- (4) Listu uspješnih kandidata sa bodovima iz stava (1) ovog člana Komisija dostavlja poslodavcu u roku od tri radna dana nakon obavljene audicije, u skladu sa članom 12. stav (6) Uredbe.

IV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

(Objava i stupanje na snagu)

- (1) Komisija je dužna dostaviti Poslovnik o radu Komisije direktoru JU Narodnog pozorišta odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja, a Direktor JU

Narodno pozorište je dužan Poslovnik učiniti dostupnim na web stranici www.nps.ba, i isti zadržati do donošenja Odluke o prijemu u radni odnos.

(2) Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do završetka procedure izbora kandidata kada prestaje da važi.

(3) Poslovnik se ne može mijenjati u toku trajanja postupka prijema u radni odnos.

Broj: 02-2918/24.

Sarajevo, 10.05.2024. godine

Predsjednik Komisije:

Melisa Hajrulahović Tomić _____

Članovi Komisije:

Katarina Kikić Marić _____

Ileš Bećei _____